


Sesotho

Mohato

3A

Manwa le ditlelabore



Thembisile Ndala



Manwa le ditlelabore

Sesotho

Mohato: 3A

ISBN: 978-1-77981-271-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Thembisile Ndala

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Shayle Bester

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Manwa le ditlelabore



Thembisile Ndala

Matwetwe o rata Manwa haholo

Matwetwe le boraki ba hae Manwa, ba dula ha Rakgadi wa hae Gauteng.

Matwetwe o rata Manwa haholo





Matwetwe le Manwa ba bapala mmoho ka mehla.

Matwetwe o raha bolo, e latwa ke Manwa.

Matwetwe o baballa Manwa.

Matwetwe o fepa Manwa le ho e fa metsi a ho nwa.

O todisa Manwa hore e dule e rateha, e phetse hantle.



Matwetwe le rakgadi ba ne ba le kante, ba shebeletse ditlalelabe ha selemo se kgaoha.


Manwa e ne e tenwa ke lerata le kganya ya ditlalelabe. E ne e ipatile ka mora kgaretene.



Kapele ha tla modumo o moholo. Twakga!

Manwa ya thothomela ya tshoha, ya tlolela hodimo, ya matha ho sutha ka tlung ntlong.





“Boya, Manwa!” Ke Matwetwe, o a hoeletsa.
Manwa ya ipetsa hekeng, ya kga ka lebelo
ho baleha.

Letsatsi le latelang, Matwetwe a batla Manwa hohle.

A sheba ka serapeng sa meroho. A sheba ka tlasa koloi. A sheba seterateng. Empa Manwa e ne e le siyo, e ile.



Bosiung boo, Matwetwe o ne a saretswe haholo.

A rapela hore Manwa e kgutle kapele.





Matwetwe le rakgadi ba etsa qeto ya ho etsa *dipolakate* tse ka thusang hore Manwa e fumanehe.


Ba hloma dipolakate hohle tikolohong ya bona.

Empa Manwa ha e a ka ya kgutla.

Matwetwe o ne a hlorile.

“Manwa e kae?” a ipotsa. “Ke lakatsa eka e ka kgutlela hae.”





Yaba ka letsatsi le leng rakgadi o fumana mohala.

Manwa e fumanwe haufi le selakga.

Matwetwe le Manwa ba thabile ho boela ba ba mmoho hape.

“Ditlelabore ha di a loka.” Ke Matwetwe eo.

“Haa!” Ke Manwa, e nyeka Matwetwe.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tingyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlaele
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlaele
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphofofelo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphofofelo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

